

NATIONAL UNIVERSITY OF LESOTHO
FACULTY OF EDUCATION
B. ED. (PRIMARY) PROGRAMME FINAL EXAMINATIONS
BEP 1307 – SESOTHO FOR THE PRIMARY SCHOOL

PHUPU 2023

LIHORA TSE THARO

LIMARAKA: 100

TEMOSO:

ARABA LIPOTSO KAOFELA

POTSO EA PELE

- a) Khetha tšomo ea boikhetheho ba hao 'me u e phete tlasa litšobotsi tse latelang:
- i. Qalo
 - ii. Molao
 - iii. Bosieo
 - iv. Tšenyō
 - v. Kahlolo
 - vi. Sesinyi
 - vii. Phumano
- b) Fana ka melemo e 'meli (2) ea tšomo.
- c) Hobaneng ha Basotho ba ne ba bolella bana hore tšomo e etsoa mantsiboea kapa bosiu?

[30]

POTSO EA BOBELI

- a) Ngola polelo e nang le:
- i. sephafi sa seakaretsi
 - ii. sephafi sa sehlakisi le
 - iii. sehloai
- b) Nyenyefatsa mareho ana:-
- i. Motho
 - ii. Mosali
 - iii. Bohobe
 - iv. Thaba
 - v. Tsebe

- c) Seboleli se na le likarolo tsa bohlokoahali. Li bolele u be u fane ka mehlala. Mefuta ea seboleli ke efe? Fana ka mehlala lipolelong.

[40]

POTSO EA BORARO

Na ho bohlokoa ho ruta bana ba Basotho “Bochaba ba Basotho”? Fana ka mabaka a mahlano (5) a tšehelitsoeng ka ho ikamahanya le meeto ea Basotho e latelang:-

- i. Lenyalo la Sesotho
- ii. Lebollo
- iii. Liaparo tsa Sesotho
- iv. Lijo tsa Sesotho
- v. Meaho ea Basotho

Tlhokomeliso

U qotsa feela meetlong e kaholimo. Ha u qotse meetong kaofela hoba ke batla u tiise mabaka feela. U ka qotsa moetlong o le mong kappa ho feta.

[30]